



# Zwo hulesa kha n̄e!



Sipho R. Kekezwa



Matshelo ndi ḡuvha ḥa u thoma ḥa Orifha tshikoloni.

“Mma, vho nthengela zwiambaro zwa tshikolo naa?”  
o vhudzisa nga mafulufulu.



“Musi ni tshi fhedza u ḥa, ni nga ḫi sedza yunifomo  
yanu ya tshikolo,” hu amba mme awe, vha tshi khou  
sumba buto ḥo kunaho ḥa zwiambaro ḫi re n̄tha ha  
ṭafula i re tsini.

Orifha a ḥa zwiliwa zwawe nga u ḥavhanya, a sa khou  
vhona na kherotsi dzine a sa dzi fune kha phuleithi  
yawe.



Orifha a takuwa kha tshidulo tshawe nga luvhilo musi a tshi tou fhedza u la. Nga khathihi a thoma u putulula zwiambaro.

“Zwanga ndi zwifhio?” o vhudzisa, a tshi khou doba tshiambaro nga tshithihi nga tshithihi.



Zwiambaro zwothe zwa tshikolo zwi vhonala zwi zwihiulu khae. Na zwiswa.

“Zwi lingedzeni,” mma vha a mu tufuwedza vha tshi khou rweñwela.



Musi a tshi bva lufherani lwe a vha a tshi khou  
lingedzela khalwo zwiambaro, mukomana wawe,  
Dakalo o vha o tou fa nga maseo.

Khotsi awe vho iweñwela nga murahu ha gurannda  
ye vha vha vha tshi khou i vhala.



“Ndi zwiñlusa kha nñe!” u amba nga ipfhi li pfhisaho  
vhutungu.

“Ni songo vhilaela mufunwa. Ndi ðo ni lugisela zwone.  
Matshelo, ni ðo vha no naka.”

Orifha o vha a sa pfhesesi mme awe, ngauri u tou  
balelwa na nga u tou tshimbila ngazwo.



Orifha o dzhia tsheo ya uri a nga si ye tshikoloni.



O ya u edela mbilu i tshi khou vhavha na bono  
liñwevho la ñuvha ñawe la u tou thoma tshikoloni.  
O vha a tshi khou ñi humbula nga izwi musi a tshi  
kumedza.



“Khonani, hoyu o ambara zwienda zwa khotsi awe,”  
hu amba muñwe mutukana muhulwane tshikoloni kha  
khonani dzawe, a tshi khou sumba Orifha.

“Hemmbe yawe i tou nga rokho,” hu amba muñwe.



“Vho Marukhu,” hu ɖadzisa wa vhuraru.

Orifha o tou kona u fara miłodzi, saizwo vhańwe  
vhana tshikoloni vho mu sedza.



Orifha o mbo di shavha na u lingedza u dzumbama vhatukana vhe vha vha vha tshi khou mu nyefula.

Musi a tshi lingedza u shavha, o mbo di khukhulwa nga zwienda zwawe zwi re zwihiwlwane khae.



“Nnditsheni! Nnditsheni!” u a ḥavha mukosi.

Ndi zwenezwo fhedzi zwe a kona u amba musi a tshi khou tsengisa miłodzi.



“Orifha! Orifha, vuwani!”

Orifha o vha a tshi khou pfha ipfhi la mme awe.  
A bonyolola maṭo a re na miṭodzi.



“Vuwani ndi matsheloni!”

Nangoho ho vha hu mme awe.



Orifha a vuwa mmbeten'i wawe, a sedzasedza.

O vha a siho tshikoloni.

O vha o vhofholowa uri ha ho tshikoloni.



A humbula vhurukhu ha Dakalo!

A humbula hemmbe ndapfhu!

Zwienda...!



“Ndi... Ndi na ḥoho,” o vha a tshi khou difukedza hafhu.

“Orifha ንwananga, vuwani,” hu amba mme awe, vha tshi khou zwi ስivha zwavhudì uri u khou diniwa nga mini. “Sedzani yunifomo yaṇu. Ndo i shandukisa.”



A sa khou vuwa, o tou ታodzimela nga fhasi ha nguvho.

Nahone kha tshidulo tshi re tsini na mmbete wawe ho vha hu na yunifomo ine ya nga i nga mu lingana.



Orifha o vha o takalela yunifomo yawe. O vha a sa khou ḥoda na uri mme awe vha mu thuse u i ambara, sa zwine vha itisa zwone nga mađuvha.

Orifha a sedza fhasi a lila.

Musi a tshi sedza n̄tha, mme awe vho vha vho fara bogisi.

U ንwethuwa ha tshifhaṭuwo tshawe ho vha hu tshi fhira miđodzi ye a vha a tshi khou lingedza u i fara.



“Vho rengela nne zwienda, mma?”

“Ee, Orifha,” hu fhindula mme a Orifha.

Orifha a kuvhatedzes a mme awe.

“Ndo livhuwa, mma!”



Zwo<sup>the</sup> zwo vha zwi zwavhu<sup>di</sup> kha Orifha nga ḫuvha  
lawe la u thoma.

O vha o takala!

